

PHILIPS

Radio sa Satom

Seriya 5000

TAR5100



Uputstvo za upotrebu

Registrujte svoj proizvod i dobijte podršku na:
www.philips.com/support

Sadržaj

1 Bitno	2	7 Slušajte FM radio	13
Sigurnost	2	Pohranite FM radio stanice automatski	13
2 Vaš radio sa satom	3	Pohranite FM radio stanice ručno	13
Uvod	3	Automatsko podešavanje	13
Šta je u kutiji	3	Ručno podešavanje	13
Pregled radija sa satom	4	Pohranite omiljene stanice	13
3 Započnimo	5	Odaberite unaprijed postavljenu omiljenu stanicu	13
Stavite baterije	5	Odaberite unaprijed postavljenu radio stanicu	14
Povezivanje napajanja	5	Skenirajte postavke osjetljivosti	14
Uključite/prebacite se na stanje pripravnosti	5	Prikaži RDS informacije	14
Podešavanje jačine zvuka	5	Prikaži meni u FM načinu	15
4 Postavljanje sata	6	8 Slušajte Bluetooth® muziku	16
Automatski postavite sat	6	Povežite Bluetooth®	16
Ručno postavite sat	6	Pokrenite muziku	16
Postavite format vremena	6	Odspojite Bluetooth®	16
Postavite format datuma	6	Obrišite zapise uparivanja Bluetooth®	16
Prikaži meni	7	Prikaži meni u Bluetooth® načinu	17
5 Postavke alarma	8	9 Postavke mjerača vremena za kuhinju	18
Postavite vrijeme alarma	8	Postavite mjerača vremena za kuhinju	18
Aktivirajte/deaktivirajte mjerača vremena alarma	8	Zaustavite zvukove mjerača vremena za kuhinju	18
Odgodite alarm	9	Otkazite mjerača vremena za kuhinju	18
Zaustavite zvukove alarma	9	10 Ostale funkcije	19
Postavite mjerača vremena mirovanja	9	Podesite svjetlinu prikaza	19
6 Slušajte DAB radio	10	Podesite efekte zvuka	19
Podesite na DAB radio stanice	10	Odaberite jezik menija	19
Automatsko skeniranje	10	Fabričko resetovanje	19
Ručno podešavanje	10	11 Specifikacije proizvoda	20
Pohranite omiljene stanice	10	12 Rešavanje problema	20
Odaberite unaprijed postavljenu omiljenu stanicu	11	13 Obavještenje	21
Pohranite DAB radio stanice	11		
Odaberite unaprijed postavljenu radio stanicu	11		
Uklonite nevažeće stanice	11		
DRC	11		
Prikaži DAB informacije	11		
Prikaži meni u DAB načinu	12		

Sigurnost

- Pročitajte ova uputstva.
- Obratite pažnju na sva upozorenja.
- Slijedite sva uputstva.
- Nemojte blokirati otvore za ventilaciju. Instalirajte u skladu sa uputstvima proizvođača.
- Nemojte uređaj postavljati blizu izvora toplote kao što su radijatori, grijalice, peći ili drugi aparati (uključujući pojačavače) koji proizvode toplotu.
- Zaštitite napojni kabel od hodanja preko njega ili njegovog ubadanja, posebno na priključcima, utičnicama i na mjestu gdje izlaze iz radija sa satom.
- Koristite samo one priključke/dodatke koje je odobrio proizvođač.
- Isključite aparat okom olujnog nevremena ili kada ste ga koristili duže vrijeme bez prekida.
- Servisiranje prepustite kvalifikovanim serviserima. Servis je potreban kada je uređaj oštećen na bilo koji način, kao što je oštećenje strujnog kabela ili utikača, ako je prosuta tečnost ili su predmeti pali u uređaj, ako je uređaj bio izložen kiši ili vlazi, ako ne radi normalno ili je pao.
- OPREZ pri upotrebi baterije - Kako bi se spriječilo curenje baterije koje može izazvati tjelesnu povredu, oštećenje imovine ili oštećenje radija sa satom.
- Nemojte miješati nove i stare baterije. Nemojte miješati alkalne, standardne (ugljik-cink) ili punjive (Ni-Cad, Ni-Mh, itd.) baterije.
- OPREZ: Opasnost od eksplozije ako se baterije nepravilno zamijene. Zamijenite je samo istim ili ekvivalentnim tipom baterije.
- Baterija u ekstremno visokim ili niskim temperaturama tokom upotrebe, pohrane ili prevoza i nizak pritisak zraka na visokoj nadmorskoj visini mogu predstavljati sigurnosnu opasnost.
- Nemojte zamjenjivati bateriju neispravnom vrstom koja može pobijediti zaštitu (primjerice neke litijumske baterije).
- Ostavljanje baterije u okruženju s ekstremno visokom temperaturom ili izuzetno niskim pritiskom zraka može dovesti do eksplozije ili istjecanja zapaljive tečnosti ili plina.
- Instalirajte sve baterije pravilno, + i - kao što je označeno na uređaju.
- Uklonite baterije ako su istrošene ili ako se daljinski upravljač (ako je uključen) neće dugo koristiti.
- Baterije sadrže hemijske supstance. Treba ih pravilno odložiti.
- Ukoliko sumnjate da je baterija progutana ili smještena unutar bilo kojeg dijela tijela, odmah zatražite medicinsku pomoć.
- Svaki put kada mijenjate baterije, držite i nove i stare baterije na mestu nedostupnom djeci. Pobrinite sa da je dio za bateriju potpuno zatvoreno nakon promjene baterije.
- Ako se dio za bateriju ne može potpuno zatvoriti, prekinite upotrebu proizvoda. Držite izvan doseg djece i kontaktirajte proizvođača.
- Ovaj radio sa satom ne smije se izlagati kapanju niti prskanju.
- Na radio sa satom nemojte stavljati nikakve izvore opasnosti (primjerice predmete napunjene tečnošću, upaljenje svijeće).
- Kada se utikač direktnog adaptera koristi kao isključeni uređaj, isključeni uređaj ostaće spreman za rad.
- Molimo koristite proizvod sigurno u okolišu s temperaturom između 0°C i 45°C.

2 Vaš radio sa satom

Čestitamo Vam na kupovini i dobrodošli u kompaniju Philips! Za potpuno iskorištenje podrške koju nudi Philips, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/support.

Uvod




S ovim radiom sa satom možete sljedeće

- Slušajte DAB (Digitalno audio emitovanje), FM radio i Bluetooth® muziku;
- Postavite dva alarma da zvone u različito vrijeme;

Šta je u kutiji

Provjerite i prepoznajte sadržaj vašeg paketa:


- Glavna jedinica
- Napojni adapter
- Kratki vodič
- Sigurnosni list
- Garancija



Napomena

- Količina napojnog adaptera i vrsta priključka variraju po regijama.
- Slike, ilustracije i crteži prikazani u ovom uputstvu za upotrebu samo su za referencu. Izgled stvarnog proizvoda može biti drugačiji.

Pregled radija sa satom



- ①
 - Uključite ili se prebacite na stanje pripravnosti.
 - Zaustavite alarm.
- ② **INFO / MENU**
 - Uđite u postavke menija.
 - Prikaz informacija.
- ③
 - Postavite alarm 1.
 - Postavite alarm 1 na Uključeno/Isključeno.
 - Zaustavite alarm 1.
- ④
 - Postavite alarm 2.
 - Postavite alarm 2 na Uključeno/Isključeno.
 - Zaustavite alarm 2.
- ⑤
 - Odgodite alarm.
 - Postavite mjerača vremena za kuhinju.
- ⑥ **zz**
 - Postavite mjerača vremena mirovanja.
- ⑦ **DAB/FM Antena**
- ⑧ **BACK**
 - Povratak na prethodni meni
 - Postavke menija izlaza.
- ⑨ **SCAN / SELECT**
 - Skenirajte i pohranite radio stanice automatski.
 - Uđite u listu stavki odabranog menija.
- ⑩ **VOL +/-**
 - Podesite jačinu zvuka.
- ⑪ **SOURCE**
 - Prebacite između DAB/FM/Bluetooth izvora.
 - Bluetooth® uparivanje
- ⑫ **Unaprijed postavljene stanice (1, 2, 3, 4, 5)**
 - Pohraniti/direktni pristup Unaprijed postavljeno 1, 2, 3, 4 ili 5.
- ⑬ **PRESET**
 - Pohranite radio stanice u memoriji.
 - Odaberite unaprijed postavljenu radio stanicu.
- ⑭ **TUNE +/-**
 - Postavite vrijeme.
 - Podesite na radio stanicu.
 - Navigirajte kroz listu menija.
 - Prethodna/sljedeća pjesma
- ⑮ **Displej**
 - Prikaži trenutni status.
- ⑯ **DC IN**
 - Povežite se na dati napojni adapter.
- ⑰ **Poklopac dio za batetriju**

3 Započnimo

Uvijek redom pratite uputstva u ovom poglavlju.


Stavite baterije

Baterije mogu samo pohraniti postavke sata i alarma.



Oprez

- Rizik od eksplozije! Baterije držite dalje od toplote, sunčeve svjetlosti ili vatre. Nikada nemojte da bacate baterije u vatru.
- Baterije sadrže hemijske supstance i zato treba da se pravilno odlažu.
- Nemojte miješati tipove baterija: npr. alkalne sa cink-ugljeničnim. Koristite samo baterije istog tipa u setu.



- 1 Otvorite dio za bateriju na dnu jedinice.
- 2 Umetnite 2 baterije AAA (ne dostavljaju se) s ispravnim polaritetom (+/-), kako je naznačeno, zatim zatvorite dio za bateriju.



Napomena

- Ikonica „“ se prikazuje tamo gdje nema postavljenih baterija ili snaga baterije niska. Molimo da postavite baterije ili da ih zamijenite čim je prije moguće.

Povezivanje napajanja



Oprez


- Rizik od oštećenja proizvoda! Pazite da napon napajanja odgovara naponu odštampanom na poleđini ili donjoj strani radija sa satom.
- Rizik od strujnog udara! Kada isključujete kabl za napajanje, uvijek izvlačite utikač iz utičnice. Nikada ne izvlačite kabl.



Napomena

- Tipka pločica nalazi se pored dioa za bateriju na dnu radija sa satom.

Spojite napojni adapter na zidnu utičnicu.



Napomena

- Količina napojnog adaptera i vrsta priključka variraju po regijama.
- Slike, ilustracije i crteži prikazani u ovom uputstvu za upotrebu samo su za referencu. Izgled stvarnog proizvoda može biti drugačiji.

Uključite/prebacite se na stanje pripravnosti

- Pritisnite  za uključivanje.
↳ Radio se prebacuje na posljednji odabrani izvor.
- Pritisnite  za prebacivanje jedinice na stanje pripravnosti.
↳ Prikazuje se vrijeme (ako je postavljeno).



Napomena

- Bluetooth uređaj nije povezan ili je povezan ali ne pokreće muziku duže od 15 minuta, radio se automatski prebacuje u način rada pripravnosti.

Podešavanje jačine zvuka

Dok slušate, pritisnite **VOL +/-** za podešavanje jačine zvuka.

4 Postavljanje sata



Napomena

- Ako se nikakvo dugme ne pritisne u roku od 30 sekundi, izlazite iz menija.

Automatski postavite sat

- 1 Pritisnite **MENU** kako bi se prikazao meni.
- 2 Pritisnite **TUNE +/-** za odabir [Clock], zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 3 Pritisnite **TUNE +/-** za odabir [Set auto/manual], zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 4 Pritisnite **TUNE +/-** za odabir [Auto(DAB/RDS)], zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 5 Pritisnite **BACK** za povratan na prethodni meni ili pritisnite i držite **BACK** na tri sekunde za izlazak iz menija.

U DAB/FM RDS stanici, jedinica može da sinhronizuje s prenesenim vremenom prema DAB/FM RDS stanici (s CT informacijama) automatski.

Ručno postavljanje sata

- 1 Pritisnite **MENU** kako bi se prikazao meni.
- 2 Pritisnite **TUNE +/-** za odabir [Clock], zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 3 Pritisnite **TUNE +/-** za odabir [Set auto/manual], zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 4 Pritisnite **TUNE +/-** za odabir [Manual], zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 5 Pritisnite **TUNE +/-** za odabir [Set date&time], zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 6 Pritisnite **TUNE +/-** za postavljanje vremena, zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 7 Pritisnite **TUNE +/-** za postavljanje minuta, zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 8 Pritisnite **TUNE +/-** za postavljanje mjeseca, zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.

- 9 Pritisnite **TUNE +/-** za postavljanje dana, zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 10 Pritisnite **TUNE +/-** za postavljanje godine, zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
↳ Vrijeme je postavljeno.
- 11 Pritisnite **BACK** za povratan na prethodni meni ili pritisnite i držite **BACK** na tri sekunde za izlazak iz menija.

Postavite format vremena

- 1 Pritisnite **MENU** kako bi se prikazao meni.
- 2 Pritisnite **TUNE +/-** za odabir [Clock], zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 3 Pritisnite **TUNE +/-** za odabir [Set 12H/24H], zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 4 Pritisnite **TUNE +/-** za odabir [12H] ili [24H], zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 5 Pritisnite **BACK** za povratan na prethodni meni ili pritisnite i držite **BACK** na tri sekunde za izlazak iz menija.

Postavite format datuma

- 1 Pritisnite **MENU** kako bi se prikazao meni.
- 2 Pritisnite **TUNE +/-** za odabir [Clock], zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 3 Pritisnite **TUNE +/-** za odabir [Set date format], zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 4 Pritisnite **TUNE +/-** za odabir fpr, ata datuma [MM-DD-YYYY], [DD-MM-YYYY] ili [YYYY-MM-DD] date format, zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 5 Pritisnite **BACK** za povratan na prethodni meni ili pritisnite i držite **BACK** na tri sekunde za izlazak iz menija.

Prikaži meni


Dok je jedinica u stanju pripravnosti, možete pristupiti meniju za kontrolne opcije.

- 1 Pritisnite **MENU** kako bi se prikazao meni.
- 2 Pritisnite **TUNE +/-** za odabir opcije menija a zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu opcije ili uđite u meni nižeg nivoa.
 - **[DIM level]**: podesite postavke pozadinskog svjetla
 - **[Alarm]**: postavite alarm 1 ili 2 na uključeno/isključeno i postavljanje alarma.
 - **[Clock]**: postavite sinhronizaciju vremena, datum/vrijeme, odaberite format vremena i format datuma.
 - **[System]**: podesite postavke sistema.
- 3 Ponovite korake 2 ako je bilo koja podopcija dostupna pod jednom opcijom.
- 4 Pritisnite **BACK** za povratan na prethodni meni ili pritisnite i držite **BACK** na tri sekunde za izlazak iz menija.



Napomena

- Ako se nikakvo dugme ne pritisne u roku od 30 sekundi, izlazite iz menija.



5 Postavke alarma

Postavite vrijeme alarma



Napomena

- Pazite da ste ispravno postavili sat.

Opcija A:

- 1 Pritisnite i držite ili na tri sekunde za aktiviranje načina postavljanja alarma, ikonica ili i vrijeme će treperiti.
- 2 Pritisnite **TUNE +/-** za postavljanje časa, zatim pritisnite ili za potvrdu, minute će zatreperiti.
- 3 Pritisnite **TUNE +/-** za postavljanje minuta, zatim pritisnite ili za potvrdu, ciklus ponavljanja alarma će treperiti.
- 4 Pritisnite **TUNE +/-** za odabir ciklusa ponavljanja alarma (Once(Jednom), Daily(Svak Dan), Weekday(Radnim Danima), Weekend(Vikendom)), zatim pritisnite ili za potvrdu, izvor alarma će treperiti.
 - Ako je kao period alarma odabrano Once, molimo koristite **TUNE +/-** i ili za odabir datuma alarma.
- 5 Pritisnite **TUNE +/-** za odabir izvora alarma (BUZZER (ZUJALICA), DAB(DAB) ili FM station (FM stanica)), zatim pritisnite ili za potvrdu, te će se pojaviti odgovarajuća ikonica alarma.
 - Ako se odaberu DAB ili FM kao izvor alarma (zadano je BUZZER), unaprijed postavljeni broj stanice će treperiti. Pritisnite **TUNE +/-** za odabir unaprijed postavljene radio stanice DAB ili FM preset radio station, zatim pritisnite ili za potvrdu.

Opcija B:

- 1 Pritisnite **MENU** kako bi se prikazao meni.
- 2 Pritisnite **TUNE +/-** za odabir [Alarm], zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 3 Pritisnite **TUNE +/-** za odabir [Alarm 1 Setup] ili [Alarm 2 Setup], zatim pritisnite **SELECT** za aktiviranje načina postavljanja alarma, sat će treperiti.
- 4 Pritisnite **TUNE +/-** za postavljanje časa, zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu, minute će treperiti.

- 5 Pritisnite **TUNE +/-** za postavljanje minuta, zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu, ciklus ponavljanja alarma će treperiti.
- 6 Pritisnite **TUNE +/-** za odabir ciklusa ponavljanja alarma (Once, Daily, Weekday, Weekend), zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu, izvor alarma će treperiti.
 - Ako je kao period alarma odabrano Once, molimo koristite **TUNE +/-** i **SELECT** za odabir datuma alarma.
- 7 Pritisnite **TUNE +/-** za odabir izvora alarma (BUZZER, DAB ili FM station), zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
 - Ako se odaberu DAB ili FM kao izvor alarma (zadano je BUZZER), unaprijed postavljeni broj stanice će treperiti. Molimo koristite **TUNE +/-** i **SELECT** za odabir unaprijed postavljene radio stanice DAB ili FM.
- 8 Pritisnite **BACK** za povratan na prethodni meni ili pritisnite i držite **BACK** na tri sekunde za izlazak iz menija.
 - ↳ Pojaviće se odgovarajuća ikonica alarma / .



Savjet

- Jedinica izlazi iz načina postavljanja alarma kada ne radite ništa 30 sekundi.
- Ako je odabran izvor DAB/FM ali unaprijed postavljena stanica nije odabrana, BUZZER se automatski aktivira.
- Isteklo vrijeme alarma je 60 minuta ako nema korisničke radnje.

Aktivirajte/deaktivirajte mjerča vremena alarma

Opcija A:

- Pritisnite ili za aktiviranje ili deaktiviranje mjerča vremena alarma.
- ↳ Ako je mjerča vremena alarma aktiviran, pojaviće se ikonica ili .
 - ↳ Ako je mjerča vremena alarma deaktiviran, nestaje ikonica ili .

Opcija B:

- 1 Pritisnite **MENU** kako bi se prikazao meni.
- 2 Pritisnite **TUNE +/-** za odabir [Alarm], zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 3 Pritisnite **TUNE +/-** za odabir [Alarm 1] ili [Alarm 2], zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 4 Pritisnite **TUNE +/-** za odabir [On] ili [Off], zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu aktiviranja ili deaktiviranja mjerača vremena alarma.
- 5 Pritisnite **BACK** za povratan na prethodni meni ili pritisnite i držite **BACK** na tri sekunde za izlazak iz menija.
 - ↳ Ako je mjerač vremena alarma aktiviran, pojaviće se ikonica / .
 - ↳ Ako je mjerač vremena alarma deaktiviran, nestaje ikonica / .

Odgodite alarm

- 1 Kada se alarm oglasi pritisnite .
 - ↳ Alarm se odgađa i ponavlja zvonjenje 10 minuta kasnije (zadano je 10 minuta).
 - Tokom vremena odgađanja alarma, pritisnite za odabir drugog perioda (u minutama) za pojačavanje zvona.
- 2 Tokom vremena odgađanja alarma, pritisnite ili odgovarajuću / za otkazivanje odgađanja alarma. Alarm se zaustavlja.


Zaustavite zvukove alarma

- Kada se alarm oglasi, pritisnite ili odgovarajuću / .
- ↳ Alarm se zaustavlja ali postavke alarma ostaju.


Postavite mjerač vremena mirovanja

Ovaj radio sa satom može se prebaciti na stanje pripravnosti automatski nakon postavljanja vremena mirovanja.

Opcija A:

- 1 Pritisnite za uključivanje jedinice.
 - 2 Pritisnite **ZZ** za odabir perioda (u minutama).
 - ↳ Radio sa satom se prebacuje na stanje pripravnosti automatski nakon unaprijed postavljenog perioda.
- Za deaktiviranje mjerača vremena mirovanja: Pritisnite **ZZ** dok se ne pojavi [Off].

Opcija B:

- 1 Pritisnite za uključivanje jedinice.
 - 2 Pritisnite **MENU** kako bi se prikazao meni.
 - 3 Pritisnite **TUNE +/-** za odabir [Sleep timer], zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
 - 4 Pritisnite **TUNE +/-** za odabir perioda, zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
 - 5 Pritisnite **BACK** kako bi se prikazao glavni meni.
 - ↳ Pojavljuje se ikonica **ZZ**.
- Za deaktiviranje mjerača vremena mirovanja: Ponovite gornje korake, postavite mjerač vremena na Isključeno.

6 Slušajte DAB radio



Napomena

- Držite radio sa satom dalje od drugih elektronskih uređaja da biste izbjegli radio interferencije.
- Za bolji prijem, potpuno izvucite i podesite položaj DAB/FM antene.

Podesite na DAB radio stanice

Prvi put kada odaberete DAB radio način, ili ako je popis stanica prazan, radio automatski obavlja puno skeniranje.

- 1 Pritisnite **⏻** za uključivanje jedinice.
- 2 Pritisnite **SOURCE** za odabir DAB načina.
 - ↳ Prikazuje se [Scanning...].
 - ↳ Radio skenira i pohranjuje sve DAB radio stanice automatski a zatim emitira prvu dostupnu radio stanicu.
 - ↳ Lista stanica se memorira u radiju. Sljedeći put kada uključite radio, skeniranje stanica se ne dešava.
- 3 Sve pronađene stanice će se pohraniti automatski. Pritisnite **TUNE +/-** kako biste istražili pronađene stanice, zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 4 Za ponovno podešavanje pritisnite **SCAN** za ponovno ovaljanje brzog skeniranja.

Automatsko skeniranje

Opcija A:

Pritisnite i držite **SCAN** 3 sekunde za aktiviranje načina punog skeniranja.

- ↳ Prikazuje se [Scanning...].
- ↳ Radio skenira i pohranjuje sve DAB radio stanice automatski a zatim emitira prvu dostupnu radio stanicu.
- ↳ Lista stanica se memorira u radiju. Sljedeći put kada uključite radio, skeniranje stanica se ne dešava.

Opcija B:

- 1 Pritisnite **MENU** kako bi se prikazao DAB meni.
- 2 Pritisnite **SELECT** za ulazak u [Full scan].
- 3 Pritisnite **TUNE +/-** za odabir [Yes] (aktivirati puno skeniranje) ili [No], zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
 - ↳ Prikazuje se [Scanning...].
 - ↳ Radio skenira i pohranjuje sve DAB radio stanice automatski a zatim emitira prvu dostupnu radio stanicu.
 - ↳ Lista stanica se memorira u radiju. Sljedeći put kada uključite radio, skeniranje stanica se ne dešava.

Ručno podešavanje

Kao i kod funkcije automatskog podešavanja, prijemnik možete automatski podesiti. Ovo vam može pomoći kod usmjeravanja antene ili kada dodajete stanice koje su propuštene kod automatskog podešavanja.

- 1 Pritisnite **MENU** kako bi se prikazao DAB meni.
- 2 Pritisnite **TUNE +/-** za odabir [Manual tune], zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 3 Pritisnite **TUNE +/-** za cikliranje kroz DAB kanale koji su numerisani od 5A do 13F, zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
 - ↳ Ova jedinica će prikazati frekvenciju i pokrenuti skeniranje.
- 4 Pritisnite **BACK** kako bi se prikazao glavni meni.

Pohranite omiljene stanice



Napomena

- Možete da pohranite omiljene stanice u direktnim dugmadima 1, 2, 3, 4, 5.

- 1 U DAB načinu, podesite na DAB radio stanicu.
- 2 Pritisnite i držite **1, 2, 3, 4 ili 5** na tri sekunde za spremanje trenutne stanice direktno na odgovarajući položaj.
 - ↳ Prikazuje se [Stored].
 - ↳ Stanica je pohranjena u odabranom položaju.

Odaberite unaprijed postavljenu omiljenu stanicu

U DAB načinu pritisnite **1, 2, 3, 4 ili 5** za direktni odabir unaprijed postavljene radio stanice (1, 2, 3, 4 ili 5).

Pohranite DAB radio stanice



Napomena

- Možete pohraniti maksimalni 20 DAB radio stanica

- 1 U DAB načinu, podesite na DAB radio stanicu.
- 2 Pritisnite i držite **PRESET** 3 sekunde za aktiviranje načina programiranja.
 - ↳ [Preset Store] a prikazuje se unaprijed postavljeni broj.
- 3 Pritisnite **TUNE +/-** za odabir broja.
- 4 Pritisnite **PRESET** ponovo da potvrdite.
 - ↳ Prikazuje se [Stored].
 - ↳ Stanica je pohranjena u odabranom položaju.
- 5 Ponovite korake 1 do 4 da biste pohranili više DAB radio stanica.



Savjet

- Za uklanjanje unaprijed postavljene stanice, pohranite drugu stanicu na njeno mjesto.

Odaberite unaprijed postavljenu radio stanicu

Opcija A:

U DAB načinu rada, pritisnite **PRESET** za odabir unaprijed postavljene stanice.

Opcija B:

- 1 U DAB načinu rada, pritisnite **PRESET**.
- 2 Pritisnite **TUNE +/-** za odabir unaprijed postavljene radio stanice.



Napomena

- Nakon tri sekunde, unaprijed postavljena radio stanica će se automatski potvrditi.

Uklonite nevažće stanice

- 1 Pritisnite **MENU** kako bi se prikazao DAB meni.
- 2 Pritisnite **TUNE +/-** za odabir [Prune], zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 3 Pritisnite **TUNE +/-** za odabir [Yes] (ukloniti sve nevažće stanice iz liste stanica) ili [No], zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 4 Pritisnite **BACK** kako bi se prikazao glavni meni.

DRC

Komprimujte dinamički opseg radio signala tako da jačina tihih zvukova bude povećana a jačina glasnih zvukova bude smanjena.

- 1 Pritisnite **MENU** kako bi se prikazao DAB meni.
- 2 Pritisnite **TUNE +/-** za odabir [DRC level], zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 3 Pritisnite **TUNE +/-** za odabir [High], [Low] ili [Off], zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 4 Pritisnite **BACK** kako bi se prikazao glavni meni.

Prikaži DAB informacije

Kada slušate DAB radio pritisnite i držite **INFO** na tri sekunde za prikaz sljedećih informacija (ako je dostupno):

- ↳ DAB ili DAB+
- ↳ Naziv stanice
- ↳ Pregled teksta
- ↳ Vrsta programa
- ↳ Multiplex naziv
- ↳ Kanal
- ↳ Frekvencija
- ↳ Način rada: Brzina transfera
- ↳ Način rada: Vrsta kanala
- ↳ Kvaliteta signala

Prikaži meni u DAB načinu

Kada slušate DAB, možete pristupiti meniju za kontrolne opcije.

- 1

Pritisnite **MENU** kako bi se prikazao DAB meni.
- 2

Pritisnite **TUNE +/-** za odabir opcije menija a zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu opcije ili udite u meni nižeg nivoa.

• **[Full scan]**: skenirajte i pohranite sve dostupne DAB radio stanice.

• **[Manual tune]**: podesite na određeni kanal/frekkvenciju ručno i dodajte na listu stanica.

• **[Prune]**: ukloniti sve nevažeće stanice iz liste stanica.

• **[DRC level]**: komprimujte dinamički opseg radio signala tako da jačina tihih zvukova bude povećana a jačina glasnih zvukova bude smanjena.

• **[Kitchen timer]**: postavite mjeraca vremena za kuhinju.

• **[Sleep timer]**: postavite mjeraca vremena mirovanja.

• **[DBB level]**: podesite zvuk koji se reprodukuje.

• **[DIM level]**: podesite postavke pozadinskog svjetla.


• **[Alarm]**: postavite alarm na uklj./isključeno i postavljanje alarma.

• **[Clock]**: postavite sinhronizaciju vremena, datum/vrijeme, odaberite format vremena i format datuma.

• **[System]**: podesite postavke sistema.
- 3

Ponovite korake 2 ako je bilo koja podopcija dostupna pod jednom opcijom.
- 4

Pritisnite **BACK** za povratan na prethodni meni ili pritisnite i držite **BACK** na tri sekunde za izlazak iz menija.



Napomena

• Ako se nikakvo dugme ne pritisne u roku od 30 sekundi, izlazite iz menija.

7 Slušajte FM radio



Napomena

- Držite radio sa satom dalje od drugih elektronskih uređaja da biste izbjegli radio interferencije.
- Za bolji prijem, potpuno izvucite i podesite položaj DAB/FM antene.

Pohranite FM radio stanice automatski



Napomena

- Možete pohraniti maksimalni 20 FM radio stanica

- 1 Pritisnite  za uključivanje jedinice.
- 2 Pritisnite **SOURCE** za odabir FM načina.
- 3 Pritisnite i držite **SCAN** na tri sekunde.
 - ↳ Prikazuje se [Auto Scanning...].
 - ↳ Radio skenira i pohranjuje sve FM radio stanice automatski a zatim emitira prvu dostupnu radio stanicu.

Pohranite FM radio stanice ručno

- 1 U FM načinu podešavanja, podesite na FM radio stanicu.
- 2 Pritisnite i držite **PRESET** 3 sekunde za aktiviranje načina programiranja.
 - ↳ [Preset Store] a prikazuje se unaprijed postavljeni broj.
- 3 Pritisnite **TUNE +/-** za odabir broja.
- 4 Pritisnite **PRESET** ponovo da potvrdite.
- 5 Ponovite korake 1 do 4 da biste pohranili više FM radio stanica.



Savjet

- Za uklanjanje unaprijed postavljene stanice, pohranite drugu stanicu na njeno mjesto.

Automatsko podešavanje

U FM načinu rada podešavanja, pritisnite i držite **TUNE +/-** na tri sekunde.

↳ Radio sa satom podešava se na stanicu s jakim prijemom automatski.

Ručno podešavanje

Pritisnite **TUNE +/-** za odabir frekvencije za ručno podešavanje stanice.



Napomena

- Mreža za podešavanje radija sa satom je 50 kHz. Radio frekvencija na ploči prikaza povećaje se za 0,05 MHz pritiskom na **TUNE +/-**.

Pohranite omiljene stanice



Napomena

- Možete da pohranite omiljene stanice u direktnim dugmadima 1, 2, 3, 4, 5.

- 1 U FM načinu podešavanja, podesite na FM radio stanicu.
- 2 Pritisnite i držite **1, 2, 3, 4** ili **5** (unaprijed postavljeni broj) na tri sekunde za spremanje trenutne stanice direktno na odgovarajući položaj.
 - ↳ Prikazuje se [Preset Store].
 - ↳ Stanica je pohranjena u odabranom položaju.

Odaberite unaprijed postavljenu omiljenu stanicu

U FM načinu podešavača pritisnite **1, 2, 3, 4** ili **5** za direktni odabir unaprijed postavljene radio stanice (1, 2, 3, 4 ili 5).

Odaberite unaprijed postavljenu radio stanicu

Opcija A:

U FM načinu rada podešavanja, pritisnite **PRESET** za odabir unaprijed postavljene radio stanice.

Opcija B:

- 1 U FM načinu podešivača, pritisnite **PRESET**.
- 2 Pritisnite **TUNE +/-** za odabir unaprijed postavljene radio stanice.



Napomena

- Nakon tri sekunde, unaprijed postavljena radio stanica će se automatski potvrditi.

Skenirajte postavke osjetljivosti

- 1 Pritisnite **MENU** kako bi se prikazao FM meni.
- 2 Pritisnite **SELECT** za ulazak u [Scan setting].
- 3 Pritisnite **TUNE +/-** za odabir [Strong] (samo jake stanice) ili [All] (sve stanice), zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 4 Pritisnite **BACK** kako bi se prikazao glavni meni.

Prikaži RDS informacije

RDS (Radio Data System - radijski podatkovni sistem) usluga je koja omogućava FM stanicama da prikažu dodatne informacije.

- 1 Podesite prema FM RDS stanici.
- 2 Pritisnite i držite **INFO** na tri sekunde za prikaz sljedećih informacija (ako je dostupno):
 - ↳ Naziv stanice
 - ↳ Vrsta programa poput [NEWS](vijesti), [SPORT](sport), [POP M] (pop muzika)...
 - ↳ Vrijeme
 - ↳ Tekst
 - ↳ Frekvencija

Prikaži meni u FM načinu


Kada slušate FM, možete pristupiti meniju za kontrolne opcije.

- 1 Pritisnite **MENU** kako bi se prikazao FM meni.
- 2 Pritisnite **TUNE +/-** za odabir opcije menija a zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu opcije ili uđite u meni nižeg nivoa.
 - **[Scan setting]**: select the scan sensitivity (samo jake stanice ili sve stanice).
 - **[Kitchen timer]**: postavite mjerča vremena za kuhinju.
 - **[Sleep timer]**: postavite mjerča vremena mirovanja.
 - **[DBB level]**: podesite zvuk koji se reprodukuje.
 - **[DIM level]**: podesite postavke pozadinskog svjetla.
 - **[Alarm]**: postavite alarm na uklj./isključeno i postavljanje alarma.
 - **[Clock]**: postavite sinhronizaciju vremena, datum/vrijeme, odaberite format vremena i format datuma.
 - **[System]**: podesite postavke sistema.
- 3 Ponovite korake 2 ako je bilo koja podopcija dostupna pod jednom opcijom.
- 4 Pritisnite **BACK** za povratak na prethodni meni ili pritisnite i držite **BACK** na tri sekunde za izlazak iz menija.

Napomena

- Ako se nikakvo dugme ne pritisne u roku od 30 sekundi, izlazite iz menija.

FM Menu



8 Slušajte Bluetooth® muziku



Napomena

- Opseg rada između jedinice i uređaja je približno 30 metara.
- Kompatibilnost sa svim Bluetooth® uređajima se ne jamči.
- Bilo koja prepreka između uređaja i jedinice može da smanji opseg rada.
- Držite ovaj plejer dalje od drugih elektronskih uređaja koji mogu uzrokovati interferenciju.
- Plejer će se takođe odspojiti kada se vaš uređaj pomakne izvan radnog opsega.

Povežite Bluetooth®

- 1 Pritisnite **SOURCE** za odabir Bluetooth načina.
↳ [Disconnected] će treperiti.
- 2 Na vašem Bluetooth uređaju, prebacite na Bluetooth, tražite [**Philips TAR5100**] za početak povezivanja.
- 3 Odaberite „Philips TAR5100”.
Povezivanje je uspjelo:
↳ Čućete zvuk podsjećanja.
↳ Pojaviće se [Connected].

Pokrenite muziku

Kada pokrećete muziku na Bluetooth® uređaju, možete da koristite ovu jedinicu za kontrolu reprodukcije muzike.

- Pritisnite **SELECT** za pauziranje/nastavak reprodukcije.
- Pritisnite **TUNE +/-** za preskakanje pjesme.
- Pritisnite **VOL +/-** za podešavanje jačine.

Odspojite Bluetooth®

Opcija A:

- Prebacite na drugi izvor na jedinici;
- Onemogućite funkciju od svog Bluetooth® uređaja;
- Pritisnite i držite **SOURCE** na tri sekunde za odspajanje Bluetootha.
↳ Čućete zvuk podsjećanja.
↳ [Pairing...] će se pojaviti i jedinica je sada spremna za uparivanje.

Opcija B:

- 1 Pritisnite **MENU** kako bi se prikazao meni Bluetootha.
- 2 Pritisnite **SELECT** za odabir [Bluetooth pair].
- 3 Pritisnite **TUNE +/-** za odabir [Yes] za odspajanje trenutnog povezivanja ili odaberite [No] za dalje povezivanje, zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.

Obrišite zapise uparivanja Bluetooth®

- 1 Pritisnite **MENU** kako bi se prikazao meni Bluetootha.
- 2 Pritisnite **TUNE +/-** za odabir [Bluetooth clean], zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 3 Pritisnite **TUNE +/-** za odabir [Yes] (obrisati zapise o uparivanju Bluetootha i ulazak u način uparivanja) ili [No], zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 4 Pritisnite **BACK** kako bi se prikazao glavni meni.
↳ [Pairing...] će treperiti.

Prikaži meni u Bluetooth® načinu


Kada slušate Bluetooth® možete pristupiti meniju za kontrolne opcije.

- 1 Pritisnite **MENU** kako bi se prikazao Bluetooth® meni.
- 2 Pritisnite **TUNE +/-** za odabir opcije menija a zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu opcije ili uđite u meni nižeg nivoa.
 - **[Bluetooth pair]**: odaberite ovo za odspajanje Bluetooth povezivanja i ulazak u način uparivanja.
 - **[Bluetooth clean]**: obrišite zapise o uparivanju Bluetooth-a.
 - **[Kitchen timer]**: postavite mjerača vremena za kuhinju.
 - **[Sleep timer]**: postavite mjerača vremena mirovanja.
 - **[DBB level]**: podesite zvuk koji se reprodukuje.
 - **[DIM level]**: podesite postavke pozadinskog svjetla.
 - **[Alarm]**: postavite alarm na uklj./isključeno i postavljanje alarma.
 - **[Clock]**: postavite sinhronizaciju vremena, datum/vrijeme, odaberite format vremena i format datuma.
 - **[System]**: podesite postavke sistema.
- 3 Ponovite korake 2 ako je bilo koja podopcija dostupna pod jednom opcijom.
- 4 Pritisnite **BACK** za povratan na prethodni meni ili pritisnite i držite **BACK** na tri sekunde za izlazak iz menija.



Napomena

- Ako se nikakvo dugme ne pritisne u roku od 30 sekundi, izlazite iz menija.



9 Postavke mjerača vremena za kuhinju



Napomena

- Jedinica izlazi iz menija postavki kada ne radite ništa 30 sekundi.

Postavite mjerača vremena za kuhinju

- 1 Pritisnite za uključivanje jedinice.
- 2 Pritisnite **MENU** kako bi se prikazao meni.
- 3 Pritisnite **TUNE +/-** za odabir [Kitchen timer], zatim odaberite **SELECT** za potvrdu.
↳ Cifre časa trepere.
- Savjet: Možete da pritisnete i držite na tri sekunde da biste direktno aktivirali postavljanje mjerača vremena za kuhinju.
- 4 Pritisnite **TUNE +/-** za postavljanje časa a zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
↳ Cifre minuta trepere.
- 5 Pritisnite **TUNE +/-** za postavljanje minuta a zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
↳ Cifre sekundi trepere.
- 6 Pritisnite **TUNE +/-** za postavljanje sekundi a zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
↳ Pojavljuju se [On] i [Off].
- 7 Pritisnite **TUNE +/-** za odabir [On] (aktivirati) ili [Off] (deaktivirati) mjerača vremena za kuhinju, a zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 8 Pritisnite **BACK** za povratan na prethodni meni ili pritisnite i držite **BACK** na tri sekunde za izlazak iz menija.
↳ Pojavljuju se ikonica i mjerač vremena za kuhinju.



Napomena

- Jedinica izlazi iz menija postavki kada ne radite ništa 30 sekundi.
- Vrijeme kuhinjskog mjerača vremena je 60 minuta ako nema radnje od strane korisnika.

Zaustavite zvukove mjerača vremena za kuhinju

Kada se mjerač vremena za kuhinju oglasi, pritisnite bilo koje dugme za zaustavljanje zujalice.

Otkazite mjerača vremena za kuhinju

- 1 Pritisnite za uključivanje jedinice.
- 2 Pritisnite **MENU** kako bi se prikazao meni.
- 3 Pritisnite **TUNE +/-** za odabir [Kitchen timer], zatim odaberite **SELECT** za potvrdu.
↳ Prikazuje se [Cancel timer?].
- 4 Pritisnite **TUNE +/-** za odabir [Yes] (Otkazati), zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 5 Pritisnite **BACK** kako bi se prikazao glavni meni.

10 Ostale funkcije

Podesite svjetlinu prikaza

Možete da odaberete različite nivoe svjetline ili isključiti ekran prikaza.

- 1 Pritisnite **MENU** kako bi se prikazao meni.
- 2 Pritisnite **TUNE +/-** za odabir [DIM level], a zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 3 Pritisnite **TUNE +/-** za odabir nivoa svjetline (automatski, visoko, srednje, nisko) ili Isključeno za isključenje ekrana prikaza, a zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
 - ↳ Ako odaberete [Auto] ući će u nivo visoke svjetline; nakon što niste ništa radili 10 sekundi, ući će u nivo niske svjetline.
 - ↳ Ako odaberete [Off] ekran prikaza će se isključiti. Ekran će zasvijetliti visokom svjetlinom kada pritisnete bilo koje dugme i automatski će se isključiti nakon što niste ništa uradili 10 sekundi.
- 4 Pritisnite **BACK** kako bi se prikazao glavni meni.

Podesite efekte zvuka

- 1 Pritisnite  za uključivanje jedinice.
- 2 Pritisnite **MENU** kako bi se prikazao meni.
- 3 Pritisnite **TUNE +/-** za odabir [DBB level], a zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 4 Pritisnite **TUNE +/-** za odabir reprodukovanoog zvuka (DBB2, DBB1 ili Isključeno), a zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 5 Pritisnite **BACK** kako bi se prikazao glavni meni.

Odaberite jezik menija

- 1 Pritisnite **MENU** kako bi se prikazao meni.
- 2 Pritisnite **TUNE +/-** za odabir [System], a zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 3 Pritisnite **TUNE +/-** za odabir [Language], a zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 4 Pritisnite **TUNE +/-** za odabir jezika prikaza menija, a zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.

English
Dansk
Deutsch
Nederlands
Polski
Français
Italiano
Norsk
Svenska
Suomi
Español

- 5 Pritisnite **BACK** za povratan na prethodni meni ili pritisnite i držite **BACK** na tri sekunde za izlazak iz menija.

Fabričko resetovanje

- 1 Pritisnite **MENU** kako bi se prikazao meni.
- 2 Pritisnite **TUNE +/-** za odabir [System], a zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 3 Pritisnite **TUNE +/-** za odabir [Factory reset], a zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
- 4 Pritisnite **TUNE +/-** za odabir [Yes] (resetovati sve postavke radija na zadane fabričke postavke), a zatim pritisnite **SELECT** za potvrdu.
 - ↳ Prikazuje se [Restarting...].

11 Specifikacije proizvoda



Napomena

- Informacije o proizvodu se mogu mijenjati bez prethodnog obavještenja.

Pojačalo

Nazivna izlazna snaga	2,5 W RMS
-----------------------	-----------

Podešivač

Opseg podešavanja (FM)	87,5-108 MHz
Opseg podešavanja (DAB)	174-240 MHz (Pojas III)
Mreža za podešavanje	50 kHz

Osjetljivost

- Mono, 26 dB S/N Odnos	<22 dBf
-------------------------	---------

Ukupno harmoničko distorzija	<10%
------------------------------	------

Odnos signala i buke	>50 dBA
----------------------	---------

Bluetooth

Bluetooth verzija	V5.3
-------------------	------

Bluetooth frekvencijski opseg	2,4 GHz-2,48 GHz
-------------------------------	------------------

Maks.e.i.r.p.	3,29 dBm
---------------	----------

Bluetooth opseg	30 m (slobodnog prostora)
-----------------	------------------------------

Opšte informacije

Napajanje	5,0 V $\pm$ 1,0 A
-----------	-------------------

Potrošnja energije za rad	<1,5 W
---------------------------	--------

Potrošnja energije u stanju pripravnosti	$\leq$ 0,8 W
--	--------------

Dimenzije (Š x V x D)	101x160,8x99 mm
-----------------------	-----------------

Težina (glavna jedinica)	570 g
--------------------------	-------

12 Rešavanje problema



Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište ovog uređaja.

Da bi garancija bila važeća, nikada nemojte sami da popravljate uređaj. Ako naidete na probleme pri korištenju ovog uređaja, provjerite sljedeće prije nego što odnesete u servis. Ako problem i dalje nije riješen, posetite Philips veb-stranicu www.philips.com/support. Kada stupite u kontakt sa kompanijom Philips, vodite računa da se uređaj nalazi u blizini i da su vam dostupni broj modela i serijski broj.

Ne uključuje se

- Provjerite da li je ispravno povezan utikač za napajanje naizmjeničnom strujom na uređaju.
- Provjerite da li ima struje u utičnici.

Bez zvuka

- Prilagodite jačinu zvuka.

Nema reakcije od zvučnika

- Ponovo spojite AC utikač a potom uključite zvučnik ponovo.

Loš radio prijem

- Držite radio sa satom dalje od drugih elektronskih uređaja da biste izbjegli radio interferencije.
- Potpuno izvucite i podesite položaj antene.

Alarm ne radi

- Postavite sat/alarm ispravno.

Postavljanje sata/alarma je obrisano

- Napajanje je prekinuto ili napojni priključak odspojen.
- Resetirajte sat/alarm.
- Zamijenite pričuvene baterije.

13 Obavještenje

Kvaliteta zvuka je loš nakon veze s uređajem koji podržava Bluetooth

- Prijem Bluetootha je loš. Pomjerite uređaj bliže zvučniku ili uklonite sve prepreke između njih.

Nije moguće se povezati s uređajem

- Bluetooth funkcija ovog zvučnika nije omogućena. Pogledajte u uputstvu za upotrebu uređaja kako da omogućite funkciju.
- Ovaj zvučnik je već povezan na drugi Bluetooth uređaj. Prekinite vezu povezanog uređaja pa pokušajte ponovo.

Povezani uređaj stalno se povezuje i prekida

- Bluetooth prijem je loš. Pomjerite uređaj bliže zvučniku ili uklonite sve prepreke između njih.
- Za neke uređaje, Bluetooth konekcija može se automatski deaktivirati kao značajka uštede energije. Ovo ne znači bilo kakav kvar ovog proizvoda.

Bilo kakve promjene ili izmjene koje se naprave na ovom uređaju koje nije izričito odobrila kompanija MMD Hong Kong Holding Limited mogu poništiti korisničko ovlaštenje da radi s proizvodom.

Deklaracija o usklađenosti

Ovaj proizvod je usklađen sa zahtjevima radio interferencije Evropske zajednice. Shodno tome, TP Vision Europe B.V. izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu sa osnovnim zahtjevima i drugim važećim odredbama RED Direktive 2014/53/EU i Uredbe o radio opremi UK SI 2017 No 1206. Deklaraciju o usklađenosti možete pronaći na www.philips.com/support.

Održavajte svoj proizvod

Koristite samo krpu od mikrofibera za čišćenje proizvoda.

Briga o okolišu

Odlaganje vašeg starog proizvoda i baterije



Vaš proizvod je dizajniran i proizveden od visokokvalitetnih materijala i dijelova, koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je izrađen u skladu s Evropskom direktivom 2012/19/EU.



Ovaj simbol znači da proizvod sadrži baterije pokrivene Evropska regulativa (EU) 2023/1542 koje se ne smiju bacati s uobičajenim kućnim otpadom.

Informišite se o lokalnom sistemu za odvojeno sakupljanje električnih i elektronskih proizvoda i baterija. Poštujte lokalne zakone i nikada ne odlažite proizvod i baterije sa običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u spriječavanju negativnih posljedica po okolinu i ljudsko zdravlje.

Uklanjanje zamjenjivih baterija

Za uklanjanje zamjenjive baterije, pogledajte odjeljak o instalaciji baterija.



Oznaka i logotipi Bluetooth® su registrovani zaštitni znakovi u vlasništvu Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba datih znakova od strane MMD Hong Kong Holding Limited je pod licencom. Drugi zaštitni znakovi i trgovačka imena pripadaju njihovim vlasnicima.



MMD Hong Kong Holding Limited. Sva prava zadržana. Specifikacije su podložne promjeni bez obavještenja.

Philips i Philips Shield Emblem su registrovani zaštitni znaci kompanije Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je izrađen i prodaje se pod odgovornošću kompanije MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih filijala, i kompanija MMD Hong Kong Holding Limited je garant u vezi ovog proizvoda.